



Rainbow
WORKBOOKS

SEPEDI
GRADE R – BOOK 2
TERM 2
ISBN 978-1-4315-0705-4
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
8th Edition



9 781431 507054



Mphato wa **R**

PUKUTŠHOMO 2

Leina:	Phapoši:
--------	----------



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SEPEDI PUKUTŠHOMO

2

Kotara ya 2



UKz. Angie Motshekga.
nguNqgonqgotjhe
weFundu-Sisekelo



UNom Enver Surty.
nguSekela
kaNqgonqgotjhe
weFundu-Sisekelo

Dipukutshomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika Borwa. Dinyakišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanelo go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešia bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutshomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a le dikgopoloo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.


Pele bana ba ithuta go bala ba swanelo go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešia gore dipuku di šoma bjang. Ba swanelo go kwešia tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokwaa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanelo ke go tšwetša pele nyalano ya tšišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutshomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutshomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.



Dipukutshomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutshomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



Dinomoro



Dibopego le mebala



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Eighth edition published in 2018

ISBN 978-1-4315-0705-4

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Mphato wa R

DI KOPANTŠWE


- Tsebotlhaka
- Numerasi
- Mabokgoni a bophelo



1	Legae la gešo.....	2
2	Polokego	14
3	Balapa la gešo.....	24
4	Dikwi.....	34
5	Boso	42



Ditaelo mabapi le disegwa di
kua mafelelong a puku.



Go morutiši:

Barutwana ba swanetše go ithuta mošomo wa bona pele ba ka leka go feleletša mešongwana ya bona ka gare ga dipukutšomo. Mohlala:

- Ge barutwana ba swanetše go dira sediko karabong ya maleba, e re ba thome ka go bea leswao karabong ya maleba. Ba swanetše go botšisa morutiši gore na karabo ke ya maleba pele ba e ngwala ka dipukung tša bona.
- Ge mošongwana o nyaka gore barutwana ba latiše se sengwe, a ba dire bjalo ka menwana ya bona pele ba e ngwala.



Hle hlokomba: Barutwana ka moka ba mo dikgatong tša go fapania tša go tšwela pele. Ge o bona gore ba bangwe ba barutwana ba sa nyaka thušo ya go tšwetša pele mabokgoni a bona a go lekanyetša mmele, e re ba ithute go ngwala ka dipukung tša bona tša go ba le methalo go fihla ba kgona go ka ngwala gabotse ka go dipukutšomo tša bona.



SEPEDI

Puku ya

2

kotara ya 2



Legae la gešo




Mamaretša
semamaretšwa
lefeleng la
maleba.





A re boleleng

Mamaretša dimamaretšwa ka morago o
bolele ka ga seo bana ba, ba se dirago.
O dira eng go thuša ka gae?
O dira eng ka gae se se thabišago?





Ke nna:



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




Kotara ya 2 – Bekə ya 1-5




A re ngwaleng

Hlwekiša phapoši ye. Šomiša dimamaretšwa gomme o bee dibapadišwa ka lepokising, diaparo ka khapotong gomme dijo ka setšidif atšing. Re thomile go go thusa eupša o swanetše go boloka tše di šetšego gabotse.

lepokisi la
dibapadišwa



khapoto





1.2



setšidifatši



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



Kotara ya 2 – Bekè ya 1-5






1.3



A re baleng

Bolela gore seswantšho se sengwe le se sengwe ke eng. Theeletša medumo gomme o bolele gore ke ka lebaka la eng modumo wa mafelelo mothalong wo mongwe le wo mongwe o fapano le ye mengwe. Ka morago o sege diswantšho tšeо di lego go letlakalasegwa gomme o di nyalyane.

1




b



A re direng

Šomisa mebala ye meraro ya go fapan
gomme o thuše yo mongwe le yo mongwe wa
bana ba gore a fihle gae a bolokegile.






1.5


Kotara ya 2 – Bekè ya 1-5



A re ngwaleng




Latela tlhaka godimo ka monwana wa gago.
Thoma mo go lerontho gomme o dikologe.



serurubele

Latela dinoga gomme o hlame **s**.




Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa, go laetša mošomo wo mobotse.






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye **s** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela lentšu godimo.



segokgo




seatla



sehlaga



se sepe



selepe



sekepe




1.7






A re baleng

Swaya dipoloko tše di nago le dilo tše 4 ka go tšona. Phaphatha matsogo a gago go emela selo se sengwe le se sengwe seo o se bonago.

Kotara ya 2 – Bekè ya 1-5



Ithute dinomoro.





1.8




Ke nna:



A re ngwaleng

Latela gomme o khalare karolo ye nngwe ya seswantsho.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi





A re opeleng




Ka mokgwa wo

Ka mokgwa wo re hlatswa diaparo,
Re hlatswa diaparo, re hlatswa diaparo,
Ka mokgwa wo re hlatswa diaparo,
Mesong ka Mošupologo.



Ka mokgwa wo re aena diaparo,
Re aena diaparo, re aena diaparo,
Ka mokgwa wo re aena diaparo,
Mesong ka Labobedi.




Ka mokgwa wo re swiela lebato,
Re swiela lebato, re swiela lebato,
Ka mokgwa wo re swiela lebato,
Mesong ka Laboraro.



Ka mokgwa wo re hlatswa dipitša,
Re hlatswa dipitša, re hlatswa dipitša,
Ka mokgwa wo re hlatswa dipitša,
Mesong ka Labone.



Ka mokgwa wo re hlwekiša ntlo,
Re hlwekiša ntlo, re hlwekiša ntlo,
Ka mokgwa wo re hlwekiša ntlo,
Mesong ka Labohlano.



Ka mokgwa wo re paka khekhe,
Re paka khekhe, re paka khekhe,
Ka mokgwa wo re paka khekhe,
Mesong ka Mokibelo.



Ka mokgwa wo re ya kerekeng,
Re ya kerekeng, re ya kerekeng,
Ka mokgwa wo re ya kerekeng,
Mesong ka Lamorena.

A re direng

Bolela ka ga mešomo
ye o e dirago ka gae.



I.10



Are direng

Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba mo lepokising. Ka morago o bolele gore sebapadišwa se sengwe le se sengwe se kae ka lepokising.

Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba.

ka godimo

ka gare

ka pele

kgauswi le



Ke nna:



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

I3



2

Go bolokega

Kotara ya 2 – Bekè ya 1–5



Polokego ka gae





A re boleleng

Lebelela dimamaretšwa
tše gomme o bolele gore
o swanetše go dira eng
ka dilo tše gore o dule o
bolekegile.



A re boleleng



Lebelela diswantšho gomme o bolele gore bana ba dira eng seo
se lego kotsi.

Bea semamaretšwa se sehubeudu go bontšha seo ba se dirago
seo se lego kotsi.

O dira eng kua gae se se lego kotsi?

O dira eng ka ntle ge o bapala, seo se lego kotsi?

Mamaretša
semamaretšwa
lefelong la
maleba.





2.I

Kotara ya 2 – Bekè ya 1-5





Are ngwaleng

a




anega

Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma go lerontho gomme o dikologe.



Latela tlhaka.

a











2.2




A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye **a** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.

 apola	 mpa
 noma	 thaba
 mæe	 tau

Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa go bontšha mošomo wo mobotse.



MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi



Kotara ya 2 – Béke ya 1-5

2.3



A re direng

Mebala ya diroboto:
Mamaretša dimamaretšwa mo go
roboto.



A re boleleng

Khalara roboto ka moka ya yona.



2.4



A re direng

Ngwala leina la gago gomme o
phaphathe leina la gago go ya ka
medumo ya lona.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






Polokego ka ntle



A re boleleng

Bolela gore ke ka lebaka la eng go le kotsi
go bapala mafelong a.







2.5



Are baleng


Kotara ya 2 – Bekè ya 1-5

Legotlo le nyaka diripana tše 5 tsha tshese. Dira sediko mo go nomoro ya maleba gomme o latele nomoro yeo.





5

Mmutla o nyaka dikherote tše 5. Dira sediko go nomoro ya maleba, gomme o latele nomoro yeo.





5

Mosetsana o nyaka dikuku tše 5. Dira sediko mo go nomoro ya maleba gomme o latele nomoro yeo.



5

Ithute dinomoro.








2.6




Are baleng

Bala dilo tše di lego ka lepokising le lengwe le le lengwe. Bolela gore ke lepokisi lef e le le nago le dilo tše dintši, le leo le nago le dilo tše dinnyane.



Are ngwaleng

Nyaka gomme o dire didiko go diswantšho tše di swanago le diswantšho tše di lego ka lepokising la mathomo.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



2.7



Kotara ya 2 – Bek'e ya 1-5



Are ngwaleng

Latela **a** le **s**.

Are ngwaleng

Na mantšu a a thoma ka **s** goba ka **a**. Latela tlhaka ya maleba.






2.8



Are baleng

Bala gore go na le diphoof olo tše kae mothalong wo mongwe le wo mongwe.
Ka morago o khalare marontho gomme o latele nomoro.

	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

23



3

Ba lapa la gešo

Kotara ya 2 -Bekē ya b-10



Mamaretša
semamaretšwa
lef elong la
maleba.






Ke nna:




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele
gore ke bomang maloko a lapa le.
Bolela ka ga ba lapa la geno.
O na le bobuti le bosesi ba bakae?



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi





Kotara ya 2 – Beke ya 6-10

3.I



A re direng

Thala seswantšho sa balapa la geno gomme o botše mogwera
wa gago gore ke bomang ba ba lego mo
seswantšhong sa gago.



Ke nna:







3.2



A re ngwaleng

Kopanya marontho. Ka morago o a khalare.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

27



3.3

Kotara ya 2 – Beke ya 6-10





A re ngwaleng

t



tau

Latela tlhaka godimo ka monwana wa gago. Thoma mo go lerontho.



Latela tlhaka

t






3.4



Are ngwaleng

Ngwala tlhaka ye **t** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelēla lentšu godimo.



tala



teye




topo



tamati




tente



Lau

Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa go bontšha mošomo wo mobotse.





3.5



Kotara ya 2 – Beke ya 6-10

Thala mothalo go nyalanya diswantšho le nomoro ya maleba.
Ka morago o latele nomoro. Šomiša menwana ya gago go laetša
nomoro ye nngwe le ye nngwe.



3.6



Are ngwaleng

Hlaramolla phasele gomme o e age gape.








3.7



Are baleng


Mamaretša
semamaretšwa
lefelong la
maleba.

Nomora o be o khalare:
Mamaretša dimamaretšwa tša gago go
feleletša seboko se.



Are ngwaleng

Ka morago, o šomiše
dimamaretšwa tša gago tša
go dira dibopego gomme o
dire seswantšho sa gago.







5

Ka ga nna

Mamaretša
semamaretšwa
lefelong la
maleba.






tatso



dupelela



theeletša



bona






ekwa



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga seo bana ba se dirago.
Šupa bana bao ba dupelelago, ba theeletšago, ba lebelelago le bao
ba kwago tatso.










Kotara ya 2 – Beke ya 6-10

4.



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya tiro le dikwi tše o tla di šomišago.



4.2





Ke nna:



A re direng

E dira lešata le lebjang? Dira modumo gomme o dire sediko go dilo tše di dirago lešata le legolo go feta.






Kotara ya 2 – Beke ya 6-10

4.3





A re ngwaleng

p




pudi

Latela tlhaka ka monwana wa gago. Thoma mo maronthong.



Latela tlhaka.



38



4.4




Are ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **P**gomme o theeletše modumo ge o dutše o boleləla mantšu godimo..



pitša



pene




pente



pitsi



pane



pudi

Ngwala leina la gago ka morago o phaphathe matsogo go ya ka mošito.
Bjale mamaretša semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.

















Kotara ya 2 – Beke ya 6-10

4.5



Bala dilo tše gomme o khalare nomoro ya maleba ya marontho.
Ka morago, latela nomoro ya maleba.











40

4.6



Latela nomoro.

Ka morago o khalare nomoro ya maleba ya dilo tše di lego mothalong wo mongwe le wo mongwe.







Kotara ya 2 – Boko ya 6-10



BOSO



Lebelela boso seswantshong se sengwe le se sengwe gomme o kgethe dimamaretsha tsha maleba go laetsha seo o swanetshego go se apara ge boso bo le ka mokgwa woo.









A re direng

Bjale, mamaretša semamaretšwa go bontšha gore boso
bo bjang seswantšhong se sengwe le se sengwe.

Mamaretša
semamaretšwa
lefelong la
maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka ga seo o se bonago.
Ke boso bja mohuta mang bjoo bo laetšago seswantšhong se
sengwe le se sengwe?
Na o nagana gore mosetsana yo a lego mo puleng o ikwa bjang?
Lebaka?
Ke diswantšho dife tše di laetšago boso bja go tonya?
Re apara eng ge go tonya?
Ke ngwana ofe yo a bonalago a thabile?
Ke ngwana ofe yo a bonalago a tšhogile?





Kotara ya 2 – Boket ya 6-10


5.I




A re ngwaleng



Latela tlhaka ka monwana wa gago. Thoma mo go lerontho.



Thala dikutu tša matšoba.



44



5.2




A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye i gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



Ngwala leina la gago gomme o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.



45

MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi




5.3



Ke nna:



A re opeleng



E opelwa go ya ka molodi wa
“Oh my darling Clementine”.

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.

Koša ya boso

Boso, boso, boso bo bjang lehono?



Re botše Tumi, re botše Kamo,
boso bo bjang lehono?

Na go na le maru?
Na pula e a na?
Na pula e a na lehono?

Na phef o e a foka?
Na lehlwa le a wa?
Boso bo bjang lehono?

Na letšatši le hlabile?
Na letšatši le hlabile?
Na letšatši le hlabile lehono?

Ee le hlabile, ee le hlabile,
Ee le hlabile lehono.





5.4



A re ngwaleng

Boso bo bjang beke ye?

Mamaretša semamaretšwa lefelong la maleba, go laetša gore boso bo bjang letšatši le lengwe le le lengwe beke ye.

Ka morago, mamaretša sefahlego sa go myemyemela go laetša boso bjoo o bo ratago le sa go nyama go bjoo o sa bo ratego.


Mamaretša
semamaretšwa
lefelong la
maleba.

Mo upologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				



A re ngwaleng

Khalara dibopego ka mmala wa marontho ao a lego go tšona gore o bone gore seswantšho ke eng.



47

MORUTIŠL: Saena

Letšatšikgwedi



Kotara ya 2 – Beke ya 6-10


5.5



A re baleng

Latela nomoro. Šomiša menwana ya gago go laetša nomoro ye nngwe le ye nngwe ka morago o latele methaladi ya marontho gore o hwetše palo ya maleba ya dilo.

	
2	
3	
4	
5	



5.6



Let's read

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore bana ba ba dira eng, gomme o bolele gore se dirwa mosegare goba bošego. Ka morago khalara letšatši ge o se dira mosegare gomme o khalare ngwedi ge o se dira bošego.

Mosetsana o robetše.



Mosetsana o a thutha.



Basetsana ba bala.



Bana ba emetše pese.



go lebelela TV



Bašemané ba bapala kgwele ya maoto.



Ka morago o bolele gore o dira dilo tše neng.





5.7







A re baleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga seo o se bonago. Re tseba bjang gore ke Lehlabula?

Mamaretša
semamaretšwa
lefelong la
maleba.

Ke Lehlabula



5.8



A re ngwaleng

Sega papetla gomme o mamaretše seatla.
E retolle go laetša gore ke sehla sefe. Botša mogwera wa
gago seo o se ratago ka ga sehla se sengwe le se sengwe.


Seruthwana



Selemo



Marega



Lehlabula





Kotara ya 2-Bekē ya b-10

5.9



A re direng

Sega papetla gomme o mamaretše seatla.
Ka morago o e retolle go laetša dinako tše di fapanego tše letšatši.
Botša mogwera wa gago seo o se dirago ka nako yeo.



5.10



A re ngwaleng

Khalara seswantšho gomme o bole
gore ke sehla sef e?



Feleletša
seswantšho sa gago
ka go mamarečša
dimamaretšwa tša
letlakala.



Ke nna:





MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

53



Disegwā



Didomino tša diswantšho:

Sega dikarata mo go methaladi ye meso ya marontho ka morago o nyalanye dinomoro le diswantsho tša maleba.



Phasele:

Šomiša bomorago bja didomino tša diswantšho gomme o age phasele. Go a thuša go thoma ka go aga mathoko a phasele pele.

Go nyalanya dikarata:

Sega dikarata mo go methaladi ye meso ya marontho ka morago o nyalanye dikarata le dipoloko tše di lego mo qo letlakala la 14.


Papadi ya go kgonà go gopola: Hlakahlakanya
dikarata gomme o di bee godimo ga tafola ka
go di ribega. Bula dikarata tše pedi ka nako e
tee. Ge di swana le tša gago di beeble ka thoko.
Bogelang gore ke mang a ka fetšago go pakolla
dikarata pele. Ka morago o šomiše dikarata tša
gago tša go kgonà go gopola gomme o bapale
papadi ya go phamolelana le mogwera wa gago.



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku
ye ya diseqwa.

Eya le yona gae gomme o e balele
bagwera ba gago le balapa.



DISEGWA TŠAKA



A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo maf elelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.



MAMARETŠAMO

MAMARETŠAMO



MAMARETŠAMO

MAMARETŠAMO








4



1




2




4

5



3



2

5




1



3





11

12

13

14

15

16



17

18


19

20

SEPEDI p 6, I.3




a b c d e f g h i j k l m







n o p q r s t u v w x y z

I



I



1

2

3

4

5


6


7

8

9

10





Re a ja.

Re ja aesekhrimi.



Ann o na le
mengwaga ye b.





Re nametše
dipaesekela.

Re a bala.



Katse ya ka.

Re a bapala.



2

7